

U BiH se ne vrši razdvajanje otpada ili su takve aktivnosti tek u začetku i sav otpad se odlaze na smetljisti. Tako nepovratno uništavamo velike količine sekundarnih sirovina, a nekontrolisana razgradnja organskog otpada izaziva mnogostrukе štetne posljedice. Treba raditi na razvoju i jačanju ekološke svijesti građana, primjeni postojeće legislative iz oblasti zaštite okoline, kao i na jačanje infrastrukture i organizovanja poslova u ovoj oblasti.

Oko 70 odsto deponija-smetljista u Srbiji nije predviđeno prostorno planskim dokumentima, nemaju studije uticaja na životnu sredinu sredinu, ni potrebne dozvole. Svaka lokalna samouprava još ima sopstvenu deponiju, kapaciteti su odavno popunjeni, a većina ne zadovoljava ni minimum tehničkih zahtjeva. Prema nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom, od 2010 do 2019. godine, predviđeno je zatvaranje i rekultivacija svih postojećih deponija i smetljista i izgradnja 26 regionalnih centara za upravljanje komunalnim otpadom.

Identifikacija divljih deponija je vršena pomoću GPS uređaja

Obrada podataka radena je u softverskom paketu ArcMap i Pathfinder Office-u.

Prikljeni su podaci o položaju deponije, površini, procjenjena debljina otpada, udaljenost objekata od deponije. Pravilnikom je u Srbiji regulisano da je udaljenost deponije od naseljenog mjesto, odnosno granice stambenog dijela 1,5 km. Udaljenost smetlišta od naselja koje je zaklonjeno geomorfološkim tvorevinama ili vještačkim zaklonom mora da bude najmanje 400 m.

I kod nas je kao i u regionu nedostatak prostorno-planske dokumentacije i novčana sredstva, glavni razlog za neformiranje komunalnih deponija i razdvajanje otpada i njegova reciklaža.

Vazduh je naša svakodnevna potreba. Koliko je vazduh neophodan čovjeku, najbolje govori podatak da čovjek može da živi bez hrane oko 40 dana, bez vode 5 dana, a bez vazduha samo 5 minuta.

U toku 24h čovjeku je potrebno oko 1 kg hrane, 2,5kg vode i 12 kg zraka. Dok kvalitet hrane čovjek može da bira, dotle je prinuđen da uzima zrak u kom momentalno živi.


Cjelokupno čovjekovo biće, svi njegovi vitalni organi, neposredno ili posredno, u svom funkcionsanju zavise od kvaliteta utrošenog vazduha. Život na Zemlji, sve što je izgrađeno, što se gradi, funkcioniše, živa i mrtva priroda, Zemlja kao planeta, okruženo je Vazdušnim omotačem zato treba da čuvamo okolinu od zagađenja.



"" DJELUJ LOKALNO - MISLI GLOBALNO ""



Opština Mrkonjić Grad
Trg Kralja Petra I Karađorđevića br.1
Telefon: 050/220-939
(Odjeljenje za prostorno planiranje i komunalne poslove)
www.mrkonjic-grad.rs.ba



Ekonomičan odnos prema komunalnim resursima 1



www.ekologija.ba
www.mojaenergija.hr

Smetlište je izvor zagađenja kojega prenose i ptice. Iako je na smetlištima zabranjeno namjerno paljenje, postoji opasnost od samozapaljenja. Ogromne gomile raspadajućih otpadaka predstavljaju odlično skrovište, izvor hrane i mogućnost za biološko razmnožavanje pticama, pacovima i drugim glodarima.

Svi oni povremeno napuštaju smetlišta i opet se vraćaju. Na taj način postaju kliconoše koje raznose zarazne viruse i klice po široj okolini.




Odlaganje na smetlište

Brojna smetlišta, divlje deponije, prekrivale su 70-tih godina prostor cijele Zapadne Evrope. Uvođenjem i sprovođenjem zakona o otpadu, koji su često upotpunjivani brojnim aktima i pravilnicima, danas su tamo samo strogo kontrolisane sanitарne deponije. BiH ima zakone, ali njegovo nesprovođenje dovelo je, posebno u poslijeratnom periodu, do stvaranja brojnih smetlišta.

Deponovanje

Deponovanje je kontrolisano odlaganje otpada na zemljište na takav način da se minimizira opasnost po zdravlje i okolinu, po čemu se razlikuje od nekontrolisanog istresanja otpada na smetlišta. Kod deponovanja se pažnja posvećuje izboru lokacije, gdje je najbitnije kriterij da se izbjegne lokacija sa koje procjedne vode deponuje mogu zagaditi izvorišta pitke vode.

Šematski prikaz deponije sa sistemom cijevi za procjednu vodu i plin



Organici otpad odbačen sa ostalim otpadom. Pitate se, kuda sa ovokim otpadom, odličite se za odvajanje i kompostiranje organiskog otpada !!!

Razgradnja različitih vrsta otpada traje različito dugo. Organski otpad se razrađuje najbrže, a ostale vrste otpada prema tabeli:

Staklene boce	4000 godina
Plastične vrećice, boce i korpe za boce	100-1000 godina
Al limenke	10-100 godina
Filter cigarete	1-2 godine
Stari papir	3-12 mjeseci
Drvene šibice	6 mjeseci
Ostaci voća	3-6 mjeseca

Prema mjestu nastanka otpad djelimo na kući otpad (komunalni), otpad sa javnih površina, industrijski otpad, građevinski otpad, poljoprivredni otpad, talog i mulj iz otpadnih voda, kanalizacije, septičkih jama i uličnih slivnika. U savremene tretmane čvrstog otpada spadaju: smanjenje otpada, ponovno upotreba, rečiklaža, kompostiranje, proizvodnja energije, spaljivanje, depozovanje.



kontejnieri se mogu iskoristiti kao oblikovni elementi u prostoru

Prikupljanje biootpada


Proces kompostiranja počinjemo odvojenim prikupljanjem biootpada. U kućnom otpadu biootpadu ima težinski uticaj oko 30-40%. Dakle, kompostiranjem se za jednu trećinu smanjuje kući otpad. Prvi korak je da u kući imamo još jednu kantu u koju ćemo odlagati i organski otpad koji će poslije završiti u kompostera. Prikupljeni otpad bi bilo poželjno usitniti na što manje komade, najbolje na dužinu palca. Tako će se različite materije bolje izmješati, a istovremeno se povećava površina koja se razgrađuje. Na taj način je omogućen lakši pristup mikro-organizmima i brža prerada biootpada u humus.



Podzemni kontejneri, trend u Zapadnoj Evropi

Proces kompostiranja je biološka dekompozicija organskih sastojaka u kontrolisanim aerobnim uslovima u stabilan proizvod sličan humusu. Ovaj proizvod je dragocjen za poljoprivrednu kao organsko dобрivo i kao sredstvo koje poboljšava strukturu zemljišta.

U kompost ne treba stavljati novinski papir i časopisi u boji, plastika, metal, staklo, lijekovi, vrećice iz usisivača za prašinu, papirne pelene, pepeo od uglja, izmet pasa i mačaka, kosti, meso, masnoća, jela od mesa i ribe, osjemenjeni korov, jako bolesne biljke, lišće oraha, drvo koje je bilo bojeno ili lakirano, biootpad koji je bio u dodiru sa naftom, benzinom, uljanim i zaštitnim bojama, pesticidima...



Oznake plastične PVC ambalaže

Najveći zagađivači vazduha su :

Saobraćaj (prevoz ljudi, transport roba)

Industrija (termoelektrane, nuklearne elektrane, hemijska, drvna, tekstilna, papirna, farmaceutska, metalurška industrija, industrija građevinskog materijala i proizvodnja pare.) pojedinačna ložišta

Ovi proizvođači izazivaju sledeće štetne posljedice na životnu okolinu :

- efekat staklene baštne
- pojavu kiselih kiša
- smanjenje ozonskog omotača (ozonske rupe).